



Broj: 02-05-17928-16/18
Sarajevo, 11.04.2018. godine

Na osnovu čl. 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) Vlada Kantona Sarajevo, na **119. vanrednoj** sjednici održanoj **11.04.2018.** godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2018. godinu.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa Poslovníkom Skupštine Kantona Sarajevo, donese odluku iz tačke 1. ovog Zaključka.

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

Dostaviti:

1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Skupština Kantona Sarajevo
3. Premijer Kantona Sarajevo
4. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo
5. JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo (putem Ministarstva kulture i sporta)
6. Evidencija
7. A r h i v a



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Na osnovu člana 12. tačka c. i člana 18. stav 1. tačka d. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 117., a u vezi člana 119. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo na ____ sjednici održanoj dana __. __. 2018. godine, donijela je

PRIJEDLOG

ODLUKU

I

Daje se saglasnost na Program rada Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2018. godinu, koji je sastavni dio ove odluke.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01-05- /18
____.____.2018. godine
SARAJEVO

PREDSJEDATELJICA
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Prof. Ana Babić.

O b r a z l o ž e n j e

PRAVNI OSNOV:

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbama člana 12. tačka c. i člana 18. stav 1. tačka d. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 117. a u vezi člana 119. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), kojim je određeno da Skupština Kantona Sarajevo donosi Ustav, zakone, budžet i izvještaj o izvršenju budžeta, prostorni plan Kantona, Poslovnik skupštine, **odluke** i zaključke, deklaracije, rezolucije, preporuke i smjernice i daje autentična tumačenja zakona ili drugog akta.

Odredbom člana 12. tačka c. Ustava Kantona Sarajevo određeno je da je: „c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike isključiva nadležnost Kantona Sarajevo.

Odredbom člana 18. tačka d) Ustava određeno je da Skupština Kantona Sarajevo utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona.

Odredbom člana 117. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), određeno je da Skupština, između ostalog, donosi i odluke, a odredbom člana 119. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo određeno je da je Odluka skupštinski akt koji se donosi radi izvršavanja ili konkretizacije Ustava, zakona ili drugih općih akata ili njihovih pojedinih dijelova. Odlukom se odlučuje i o drugim pravima i obavezama Skupštine, kada je to Ustavom, zakonom, drugim općim aktom ili ovim poslovníkom određeno.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Odredbom člana 27. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) propisane su između ostalih obaveze organa upravljanja Javne ustanove u smislu utvrđivanja Programa rada sa finansijskim planom, te odnos navedenog organa sa osnivačem.

Javna ustanova je shodno važećim propisima i Odluci Vlade Kantona Sarajevo o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/12 i 11/17) sačinila Program rada sa finansijskim planom za 2018. godinu koji je utvrdio Upravni odbor svojom Odlukom, te se isti shodno naprijed citiranom članu Zakona o ustanovama dostavlja Skupštini na dalju proceduru.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

Broj: 12- 05/ 40- 654 - 13 - 2 /18
Sarajevo, 30. 01. 2018. godine

**Predmet: Mišljenje na Program rada JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo
sa finansijskim planom za 2018. godinu**

U skladu sa članom 27. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) Javna ustanova Centar za kulturu Kantona Sarajevo je dostavila Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo Program rada JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2018. godinu, te dajemo sljedeće

MIŠLJENJE

Program rada JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2018. godinu je pripremljen u skladu sa odredbama Odluke Vlade Kantona Sarajevo o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/12 i 11/17).


MINISTAR
Mirvad Kurić

DOSTAVITI:

1. Javnoj ustanovi
2. Vladi Kantona
3. a/a



Broj: 03-2-1/18
Sarajevo, 25. januar 2018. godine

**MINISTRATVO KULTURE I SPORTA
KANTONA SARAJEVO
Reisa Džemaludina Čauševića 1
71000 SARAJEVO**

n/r Ministra Mirvada Kurića

Predmet: Dostavnica

Poštovani,

Ovom prilikom Vam dostavljam sljedeće dokumente:

1. Prijedlog Program rada sa finansijskim planom JU CKS KS za 2018. godinu;
2. Odluka o usvajanju Prijedloga Programa rada sa finansijskim planom JU CKS KS za 2018. godinu, broj: 03-1-1/18 od 25.01.2018. godine.

S poštovanjem,

Predsjednik UO JU CKS

Samir Ismić



Dostavljeno:

1. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo;
2. UO JU CKS
3. a/a

Broj: 03-1-1/18

Sarajevo, 25. januar 2018. godine

Na osnovu čl. 24, 27 i 28 Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ br. 6/92, 8/93, 13/94), čl. 1 i 13. Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu Centar za kulturu Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 37/14) čl. 17, 35, 36 (d), 40 i 41. Pravila JU CKS (br. 09-UO/15 od 24.08.2015. godine), čl. 17, 35, 36 (d), 40 i 41. Izmjena i dopuna Pravila JU CKS (br. 04-05-O/16 od 20.05.2016.godine), Upravni odbor JU CKS dana 25.01.2018. godine, donosi slijedeću

ODLUKU

o usvajanju Prijedloga Programa rada JU CKS sa finansijskim planom za 2018. godinu

1. Ovom Odlukom usvaja se Prijedlog Programa rada JU CKS sa finansijskim planom za 2018. godinu;
2. Prijedlog Programa rada JU CKS sa finansijskim planom za 2018. godinu iz člana 1. ove Odluke će se dostaviti Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Direktor JU CKS gospodin Edin Urjan Kukavica je UO JU CKS dostavio na razmatranje i usvajanje Prijedlog Programa rada JU CKS sa finansijskim planom za 2018. godinu. UO JU CKS shodno zakonskim i podzakonskim aktima je razmatrao i jednoglasno usvojio pomenuti Prijedlog Programa rada sa finansijskim planom za 2018.godinu.

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.



Predsjednik UO JU CKS

Samir Ismić

Dostavljeno:

1. Ministarstvu kulture i sporta KS;
2. Direktorju JU CKS;
3. a/a

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Ministarstvo kulture i sporta

PRIJEDLOG

**PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM
JU CENTAR ZA KULTURU KANTONA SARAJEVO
ZA 2018. godinu**

Sarajevo, januar 2018. godine

PROGRAM RADA
JU CENTAR ZA KULTURU KANTONA SARAJEVO
ZA 2018. godinu

I UVODNI DIO

Javna ustanova Centar za kulturu Kantona Sarajevo (JU CKS) formirana je u aprilu 2015. godine od Javnih ustanova Bosanski kulturni centar Sarajevo, Sarajevo Art i Collegium Artisticum (Odluka o spajanju javnih ustanova kulture u JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo br: 01-05-24324/14, od 10.09. 2014. godine, Skupštine Kantona Sarajevo, „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 37/14). Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu Centar za kulturu Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 44/17), JU CKS se preimenuje u Javnu ustanovu Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo, koja se u statusnom smislu, nalazi pod nadležnošću Kantona Sarajevo. U 2018. godini se očekuje i okončanje sudske procedure preimenovanja Ustanove.

JU CKS temelji svoju aktivnost na ranije utvrđenim principima-načelima i programskoj orijentaciji:

- kontinuiranom prezentiranju kulturnih sadržaja, značajnih za građane Kantona Sarajevo i šire;
- aksiološki pažljivom odabiru konkretnih kulturnih sadržaja: muzičko-scenske i pozorišne predstave, književno poetski susreti, filmske projekcije, tribine, izložbe, seminari, kursevi razni performansi i dr.
- njegovanje autentične muzičko – folklorne baštine naroda Bosne i Hercegovine
- publiciranje relevantnih djela (knjige, brošure, časopisi i sl.);
- pružanje specifičnih obrazovnih usluga, obrazovanje odraslih, obrazovanje za zapošljavanje i drugi vidovi educiranja građana;
- saradnja sa kulturnim ustanovama u Kantonu Sarajevo, Bosni i Hercegovini i šire.

Programi u vlastitoj produkciji imaju cilj ne samo ponuditi publici dodatne kvalitetne sadržaje, već i pomoći poboljšanju imidža JU CKS, a isto tako „popunjavanju“ slobodnih termina i to upravo sadržajima koji bi na konkretan način izrazili programska usmjerenja JU CKS, a u isto vrijeme zadovoljili interese publike u Kantonu Sarajevo i šire;

Na osnovu realizovanih kontakata i pripremnih radnji u smislu organizovanja i realizacije programa u 2017. godini, imajući u vidu povećan obim rada i djelovanja u svim sferama života očekujemo iskorištenost od cca 90% infrastrukturnih i ljudskih kapaciteta kroz redovan rad.

JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo će pažljivo selektirati i realizirati programe u skladu sa potrebama konzumenata, a baziranog na tri ciljne skupine (izvođači i konzumenti) :

- Predškolski i školski uzrast
- Populacija 18/22-35 godina
- Populacija treće životne dobi

U 2018. godini namjera nam je nastaviti ostvarivati svoju viziju, otvoriti vrata zapostavljenim kategorijama mladih umjetnika, kulturnih i društvenih djelatnika, sportskih radnika u dobi od 18/22-35 godina, koji nemaju prostor ni mogućnost realizacije i aktualizacije vlastitog rada, te je ovo centralna ciljna skupina.

Program rada sa finansijskim planom za 2018. godinu obuhvata period od 01.01. do 31.12.2018. godine, a programski poslovi i zadaci su prema vrstama, rokovima izrade i nosiocima izvršenja.

1.1 Naziv, osnivač, sjedište, identifikacioni broj ustanove

Naziv: JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo (u daljem tekstu JU CKS)

Osnivač: Kanton Sarajevo- Vlada Kantona Sarajevo

Sjedište: Branilaca Sarajeva 24

Identifikacioni broj: 4202093300005

1.2 Struktura korisnika i djelatnost JU CKS

Korisnici usluga JU CKS su svi građani Kantona Sarajevo i šire, svih kulturnih, vjerskih, političkih i drugih opredjeljenja.

Kanton Sarajevo je za obavljanje kulturnih, umjetničkih i izdavačkih djelatnosti, te pružanje obrazovnih usluga, građanima kojima se ne stiče stepen stručne spreme, osnovao Javnu ustanovu Centar za kulturu Kantona Sarajevo.

Osnovna djelatnost Ustanove je prezentacija savremenih dostignuća u kulturi kao i dugogodišnje kulturne tradicije Bosne i Hercegovine, te obrazovne i druge djelatnosti.

Klasifikacija djelatnosti shodno Odluci o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Centar za kulturu Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 37/14) djelatnost JU CKS obuhvata:

18.1 Štampanje i uslužne djelatnosti u vezi sa štampanjem

58.1 Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti

58.11 Izdavanje knjiga

58.14 Izdavanje časopisa i i periodičnih publikacija

58.19 Ostala izdavačka djelatnost

59.11 Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa

59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video filmova i televizijskog programa

59.13 Distribucija filmova, video filmova i televizijskog programa

59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

59.20 Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n

79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima

85.59 Ostalo obrazovanje i podučavanje

90.01 Izvođačka umjetnost

90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

90.04 Rad umjetničkih objekata

91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva

91.02 Djelatnost muzeja

Javna ustanova vrši i:

- a) Pružanje usluga u vanjsko-trgovinskom prometu u oblasti registrovane djelatnosti,
- b) Prezentaciju i unapređenje likovnih i primjenjenih umjetnosti i arhitekture (djelatnosti slobodnih umjetnika, kao što su slikari, kipari, grafičari, dizajneri, arhitekti)

1.3 Upravljanje i rukovođenje u JU CKS

Organ upravljanja JU CKS je **Upravni odbor** (5 članova) čiji je način izbora, sastav i nadležnosti određen odredbama Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 13. Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo br: 01-05-24324/14, od 10.09. 2014. godine, Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo broj 37/14) , Pravilima JU CKS Sarajevo.

Organ kontrole poslovanja u JU CKS je **Nadzorni odbor** čiji je izbor, imenovanje i razrješenje dužnosti regulisan Zakonom o ustanovama i Pravilima JU CKS Sarajevo.

1.4 Organizacija rada u JU CKS

Nastojeći na najbolji način izvršiti zadatak djelovanja, i na konkretan način izraziti programsku usmjerenja CKS, te odgovoriti aktuelnim zahtjevima, ova Javna ustanova je u toku 2016. godine organizovala svoj rad u tri organizacione jedinice:

- Organizaciona jedinica Bosanski kulturni centar, za opšte kulturne djelatnosti
 - Organizaciona jedinica SarajevoArt, za muzičko-scenske djelatnosti
 - Organizaciona jedinica Collegium artisticum, za galerijsku djelatnost
- i
- Služba za opšte, pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu

Organizaciona struktura i kadrovsko popunjavanje ovih službi, a u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu Centar za kulturu Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 44/17), predviđeno je kao programski zadatak za 2018. godinu, a sve u cilju pripreme i realizacije ozbiljnih i brojnih programskih projekata iz oblasti kulture i obrazovanja.

1.5 Vanjski saradnici

JU CKS u svom radu će, po potrebi, a u interesu korisnika usluga ustanove, ostvariti saradnju sa drugim, istim i sličnim javnim ustanovama za kulturu u Kantonu Sarajevo, Federaciji Bosne i Hercegovine, Bosni i Hercegovini i u inostranstvu, te drugim kulturnim, obrazovnim i sličnim ustanovama organizacijama, udruženjima i agencijama iz ove oblasti.

Po potrebi JU CKS Sarajevo će angažovati i vanjske saradnike u skladu sa aktuelnim zakonskim propisima i Pravilima ustanove.

1.6 Stručna tijela

Za potrebe pripreme i realizacije programskih projekata JU CKS će nastaviti obavljati stručne konsultacije oko izbora programa sa Umjetničkim savjetom.

Umjetnički savjet je stručno i savjetodavno tijelo koje će razmatrati i ocijenjivati projekte u oblasti kulture, obrazovanja odraslih, kako projekata iz vlastite produkcije tako i projekata koji su rezultat koprodukcijskih odnosa, odnosno su u cijelosti producirani izvan JU CKS, a putem njenih kapaciteta prezentirani. Članovi stručnog kolegija su stručnjaci odnosno stručni zaposlenici prema potrebi i na poziv direktora/Upravnog odbora, zavisno od profila projekta.

Stručni tim/redakciju čine stručni zaposlenici odnosno stručnjaci za pojedine oblasti, a u vezi svakog pojedinog izdavačkog projekta ponaosob.

Stalnu redakciju čini sastav redakcije časopisa za obrazovanje odraslih i kulturu „Obrazovanje odraslih“, čiji je izdavač JU CKS , kao i prošireni sastav ove redakcije stručnjaci iz cijelog regiona jugoistočne Evrope. Ovaj časopis izdajemo kontinuirano, već 16 godina, a njegovu ediciju uspješno realizujemo uz veliku pomoć i potporu Instituta za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola „dvv international“ – Ured u Sarajevu.

1.7. Finansiranje JU CKS

JU CKS se finansira iz sredstava budžeta Kantona Sarajevo, vlastitih sredstava, te donacija, u skladu sa Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br: 102/13; 9/14; 13/14; 8/15; 91/15; 102/15), Zakonom o izvršenju budžeta Kantona Sarajevo i drugim zakonima i propisima, odnosno Pravilima Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo.

1.8. Planovi i programi rada

Godišnji program rada na nivou ustanove, uz prethodne konsultacije (umjetnički savjet, saradnici i dr.), predlaže direktor, a utvrđuje Upravni odbor JU CKS.

Mjesečne operativne Planove i programe rada izvršilaca na nivou organizacionih jedinica i službe izrađuju koordinatori poslova.

Programi rada organizacionih jedinica, službe i stručnih zaposlenika pojedinačno su usklađeni i proizilaze iz godišnjeg Programa rada JU CKS.

II NORMATIVNI DIO

1.

Naziv: Nacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JU CKS, nacrt Pravilnika o plaćama i ličnim primanjima JU CKS.

Rok za izradu: mart 2018. godine

Kratak sadržaj: Sve naprijed navedene opće akte potrebno je izraditi u skladu sa zakonskim odredbama i iste uskladiti sa Osnivačkim aktom Ustanove. JU CKS će redovno, a usko saradujući sa stručnom službom resornog ministarstva i Vlade Kantona Sarajevo učestvovati u svim izradama prijedloga i donošenja izmjena i dopuna samoupravnih opštih akata potrebnih za nesmetan rad i djelovanje ove Javne ustanove.

III TEMATSKI DIO

2.

Naziv: Godišnji obračun finansijskog plana za 2017. godinu

Nosilac izrade: JU CKS - direktor i Služba za opšte, pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu

Rok za izradu: februar 2018. godine

Organ koji razmatra: Nadzorni odbor /Upravni odbor

Kratak sadržaj materijala:

Godišnji obračun finansijskog plana se podnosi za period 01.01.2017. – 31.12.2017. godine i sastoji se od slijedećih završnih (godišnjih) izvještaja: računa prihoda i rashoda, bilansa stanja, iskaza o kapitalnim izdacima i finansiranju, iskaza o ostalim finansijskim podacima, posebnim podacima o plaćama i broju zaposlenih, te godišnjeg iskaza o izvršenju budžeta za 2016. godinu. Pravni osnov je Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br: 102/13; 9/14; 13/14; 8/15; 91/15; 102/15), Zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo, Zakon o ustanovama („Službeni list RBiH“, br: 6/92, 8/93, 13/94), Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u JU Centar za kulturu kantona Sarajevo br: 01-05-24324/14, od 10.09. 2014. godine, Skupštine Kantona Sarajevo.

3.

Naziv: Izvještaj o poslovanju – Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za 2017. godinu

Nosilac izrade: JU CKS – direktor, Organizacione jedinice i Služba za opšte, pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu

Rok: mart 2018. godine

Organ koji razmatra/donosi propis:
Nadzorni odbor /Upravni odbor

Kratak sadržaj: Izvještaj se podnosi za period 01.01.2017. – 31.12.2017. godine i sadrži sva sredstva predviđena Finansijskim planom za 2017. godinu i njihov utrošak po kontima, kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu, u skladu sa Zakonom o ustanovama („Službeni list RBiH“, br: 6/92, 8/93, 13/94), Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u JU Centar za

6.

Naziv: Izrada Prijedloga finansijskog plana za 2018. godinu i naredne dvije godine (2019. i 2020.)

Nosilac izrade: JU CKS - direktor, Služba za opšte, pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu u saradnji sa stručnom službom Ministarstva kulture i sporta Vlade Kantona Sarajevo

Organ koji razmatra/donosi propis:
Nadzorni odbor /Upravni odbor

Kratak sadržaj: Prijedlog finansijskog plana za 2018. godinu i naredne dvije godine sadrži prihode i primitke po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnji period, planirani broj i strukturu zaposlenih za budžetsku godinu i naredne dvije godine, obrazloženje finansijskog plana, plan razvojnih programa po godinama, te plan nabavke stalne imovine, a prema instrukcijama resornog ministarstva i Ministarstva finansija Kantona Sarajevo. Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br: 102/13; 9/14; 13/14; 8/15; 91/15; 102/15) i Zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo.

7.

Naziv: Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za JU CKS za period 01.01.2018. - 30.06.2018. godine

Nosilac izrade: JU CKS - direktor, Služba za opšte, pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu

Rok: 31.07.2017. godine

Organ koji razmatra/donosi propis:
Nadzorni odbor /Upravni odbor

Kratak sadržaj: Izvještaj se podnosi za period 01.01.-30.06.2018. godine i sadrži planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obrazloženjem koji se odnosi na programske rezultate izvršenja budžeta. Pravni osnov je Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br: 102/13; 9/14; 13/14; 8/15; 91/15; 102/15), Zakon o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo.

kulturu kantona Sarajevo br: 01-05-24324/14, od 10.09. 2014. godine, Skupštine Kantona Sarajevo, Pravilima JU CKS.

4.

Naziv: Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju ustanove, izvještajem o radu direktora, Upravnog odbora i Nadzornog odbora JU CKS za 2017. godinu

Nosilac izrade: JU CKS – Upravni odbor, Nadzorni odbor, direktor.

Rok: mart 2018. godine

Organ koji razmatra/donosi propis:

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo/Skupština Kantona Sarajevo

Kratak sadržaj: Izvještaj se podnosi za period 01.01.-31.12.2017. godine i sadrži ocjenu izvršenja programa rada JU CKS, a na osnovu Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br: 6/92, 8/93, 13/94), Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo br: 01-05-24324/14, od 10.09.2014. godine, Skupštine Kantona Sarajevo i Pravila JU CKS .

5.

Naziv: Izvještaj o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za JU CKS za period 01.01.2018.- 31.03.2018. godine

Nosilac izrade: JU CKS – direktor, Služba za opšte, pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu

Rok: 30.04.2018. godine

Organ koji razmatra/donosi propis:

Nadzorni odbor /Upravni odbor

Kratak sadržaj: Izvještaj se podnosi za period 01.01.-31.03.2018. godine i sadrži planirane i ostvarene prihode i primitke, te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu, sa obrazloženjem koje se odnosi na programske rezultate izvršenja budžeta. Pravni osnov je Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br: 102/13; 9/14; 13/14; 8/15; 91/15; 102/15), Zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo.

8.

Naziv: Prijedlog zahtjeva za dodjelu sredstava JU CKS za izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu

Nosilac izrade: JU CKS - direktor, Služba za opšte, pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu

Rok: po zahtjevu, instrukciji, uputstvu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i resornog ministarstva

Organ koji razmatra/donosi propis:

Nadzorni odbor /Upravni odbor

Kratak sadržaj: Prijedlog zahtjeva za dodjelu sredstava sadrži procjenu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za tekuću budžetsku godinu sa odgovarajućom analizom i obrazloženjem. Pravni osnov je zahtjev, instrukcija ili uputstvo Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.

9.

Naziv: Zahtjev za dodjelu sredstava JU CKS iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Nosilac izrade: JU CKS - direktor, Služba za opšte, pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu

Rok: 01. august 2018. godine i po zahtjevu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Organ koji razmatra/donosi propis:

Nadzorni odbor /Upravni odbor

Kratak sadržaj: Zahtjev za dodjelu sredstava sadrži plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za narednu budžetsku godinu sa odgovarajućom analizom i obrazloženjem. Pravni osnov je sadržan u Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br: 6/92, 8/93, 13/94), Pravilima JU CKS, Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br: 102/13; 9/14; 13/14; 8/15; 91/15; 102/15), Zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo, Odluka o metodologiji izrade progama rada i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju kantonalnih javnih ustanova, fondova i agencija čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo br. 29/12).

10.

Naziv: Izvještaj o izvršenju budžeta Kantona Sarajevo za JU CKS za period 01.01.2018.- 30.09.2018. godine

Nosilac izrade: JU CKS Sarajevo - direktor, Služba za opšte, pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu

Rok: 31.10.2018. godine

Organ koji razmatra/donosi propis:
Nadzorni odbor /Upravni odbor

Kratak sadržaj: Izvještaj se podnosi za period 01.01.-30.09.2018. godine i sadrži planirane i ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu sa obrazloženjem koji se odnosi na programske rezultate izvršenja budžeta. Pravni osnov je Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br: 102/13; 9/14; 13/14; 8/15; 91/15; 102/15), Zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo.

11.

Naziv: Program rada sa Finansijskim planom JU CKS za 2019. godinu

Nosilac izrade: JU CKS - direktor, Organizacione jedinice i Služba za opšte, pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu

Rok: oktobar-decembar 2018. godine

Organ koji razmatra/donosi propis:
Upravni odbor, Nadzorni odbor, Vlada Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo

Kratak sadržaj: Program rada je iskazan kroz: uvodni dio, tematski dio, normativni dio, kontinuirani poslovi, kapitalni projekti i finansije u skladu sa Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i drugim uputstvima.

12.

Naziv: Plan stručnog obrazovanja i usavršavanja uposlenika JU CKS

Nosilac izrade: JU CKS - direktor

Rok: mart 2018. godine

Organ koji razmatra/donosi propis:

direktor i Upravni odbor

Kratak sadržaj:

Na osnovu odredbi Programa stručnog obrazovanja i usavršavanja uposlenika JU CKS, direktor će sačiniti i utvrditi Plan stručnog obrazovanja i usavršavanja uposlenika JU CKS za 2018. godinu u skladu sa prijedlozima i planovima stručnog obrazovanja i usavršavanja uposlenika po sektorima/slужbama, a na osnovu Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br: 6/92, 8/93, 13/94) i Programa stručnog obrazovanja i usavršavanja uposlenika JU CKS. Ova Javna ustanova će u 2018. godini nastaviti aktivnosti na stručnom obrazovanju i usavršavanju uposlenika i to putem kurseva i posebno organiziranih škola/programa za edukaciju i usavršavanje odraslih:

- strani jezici;
- informatika (u više nivoa i različitih programa);
- računovodstvo;
- sigurnost i obezbjeđenje manifestacija (izvođača, publike i uposlenika).

Uposlenici JU CKS će imati priliku da se, u okviru programa Centra za cjeloživotno učenje, dodatno obrazuju za trenutne potrebe i zanimanja u okviru svojih radnih zadataka u Ustanovi.

13.

Naziv: Plan rada i razvoja JU CKS

Nosilac izrade: JU CKS - direktor, Organizacione jedinice i Služba za opšte, pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu

Rok: mart 2018. godine

Organ koji razmatra/donosi propis:

Upravni odbor / Nadzorni odbor

Kratak sadržaj: Na osnovu odredbi Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br: 6/92, 8/93, 13/94) i Pravila JU CKS, a nakon usvajanja Programa rada JU CKS za 2018. godinu, direktor će sačiniti prijedlog Plana rada i razvoja JU CKS za 2018. godinu i isti uputiti na dalju proceduru.

14.

Naziv: Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Nosilac aktivnosti: JU CKS - direktor, rukovodioci OJ i Služba za opšte, pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu

Rok: januar 2018. godine

Organ koji razmatra/donosi propis:

Upravni odbor / Nadzorni odbor

Kratak sadržaj: Direktor je obavezan sačiniti Plan javnih nabavki za 2018. godinu i dostaviti Upravnom odboru na usvajanje.
Organ rukovođenja je obavezan tokom godine blagovremeno donositi odluke o provođenju procedura javnih nabavki, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, u cilju pravovremenog nabavljanja potrebnih stalnih sredstava, materijala, pogonskog goriva, energenata, usluga i drugih nabavki neophodnih za funkcioniranje i obavljanje djelatnosti ustanove. Pravni osnov je sadržan u Zakonu o ustanovama („Službeni list R BiH“, br: 6/92, 8/93, 13/94), Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br: 39/14), Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br: 102/13; 9/14; 13/14; 8/15; 91/15; 102/15), Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u JU Centar za kulturu kantona Sarajevo br: 01-05-24324/14, od 10.09. 2014. godine, Skupštine Kantona Sarajevo, Pravilniku o javnim nabavkama JU CKS br: 15-3/15, od 27.05.2015. godine.

15.

Naziv: Mjesečni operativni planovi i programi rada JU CKS i Sektora/Službi JU CKS sa izvršiocima

Nosilac izrade: JU CKS - direktor, Organizacione jedinice

Rok: Mjesečno

Organ koji razmatra/donosi propis:

JU CKS - direktor, Upravni odbor, Nadzorni odbor

Kratak sadržaj: Direktor utvrđuje mjesečni plan i program rada po sektorima/sluzbama. Operativni planovi rada sadrže radne zadatke zaposlenika predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i mjesečnim planom i programom rada službe.

16.

Naziv: Priprema materijala i organizacija sjednica organa upravljanja i organa kontrole poslovanja Ustanove

Nosilac aktivnosti: JU CKS - direktor, Služba za opšte, pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu

Rok: tokom godine

Organ koji razmatra/donosi propis:

Upravni odbor/Nadzorni odbor

Kratak sadržaj:

Organ upravljanja i organ kontrole poslovanja će permanentno tokom godine održavati sjednice na kojima će se razmatrati pitanja iz djelokruga rada ovih organa. JU CKS će obezbijediti uslove za rad ovih organa i vršiti pravovremenu pripremu materijala i organizaciju sjednica, a na osnovu Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br: 6/92, 8/93, 13/94), Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u JU Centar za kulturu kantona Sarajevo br: 01-05-24324/14, od 10.09. 2014. godine, Skupštine Kantona Sarajevo i Pravila JU CKS.

17.

Naziv:

Saradnja sa medijima i društvena promocija rada i aktivnosti JU CKS

Nosilac aktivnosti:

JU CKS- direktor, Služba za opšte, pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu

Rok:

tokom godine

Organ koji razmatra/donosi propis:

JU CKS – direktor

Kratak sadržaj:

U cilju promocije rada JU CKS direktor i zaposlenici koje ovlasti direktor, ostvarit će saradnju sa pisanim i elektronskim medijima, davati obavještenja o sadržajima rada koji se provode u JU CKS, organizovati susrete i druge oblike saradnje sa medijima prigodne za prezentaciju i promociju rada JU CKS. Također, stručni zaposlenici JU CKS, uz odobrenje direktora, sarađivat će sa stručnjacima iz zajednice iz oblasti kulture i drugih sličnih djelatnosti, obrazovanja, unutrašnjih poslova, pravosuđa i drugih institucija u cilju izvršavanja programskih zadataka i unapređenja i afirmacije djelatnosti JU CKS.

18.

Naziv:

Saradnja sa vladinim i nevladinim organima i organizacijama

Nosilac aktivnosti:

JU CKS - direktor i Organizacione jedinice

Rok:

tokom godine

Kratak sadržaj:

Planira se nastaviti sa realizacijom dosadašnjih i uspostaviti nove kontakte i saradnje sa vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama, obrazovnim, kulturnim i dr. institucijama i zajednicama, kako bi se unaprijedila primarna djelatnost JU CKS, ali i uspostavila saradnja na realizaciji različitih projekata, posebno onih koji se tiču osnovne djelatnosti JU CKS.

IV KONTINUIRANI POSLOVI

Kontinuirani poslovi se odnose na redovne poslove i zadatke iz djelokruga rada JU CKS Sarajevo koji se provode kroz redovan rad svih uposlenika ustanove.

Nastojeći na najbolji način izvršiti zadatak djelovanja, i na konkretan način izraziti programsku usmjerenja CKS-a, te odgovoriti aktuelnim zahtjevima, ova Javna ustanova će u toku 2018. Godine, kao što je to činila i u prethodnoj, posebnu pažnju posvetiti pripremi i produkciji kvalitetnih kulturnih sadržaja.

Programske aktivnosti (koncerti, priredbe, predstave, manifestacije, performansi, izložbe, akademije, seminari, kursevi i dr.) koji će se pripremiti i održati u CKS-u u 2018. godini, (u skladu sa dosada ostvarenim kontaktima):

- kontinuirani poslovi u oblasti kulture i obrazovanja: izrada analiza, informacija, izvještaja o radu i djelovanju pojedinih sektora Javne ustanove u cjelini;
- planiranje, organizacija i produkcijske pripreme na realizaciji programskih aktivnosti u vlastitoj produkciji,
- pripreme PR aktivnosti u cilju promocije programa u vlastitoj produkciji i saradnja sa vanjskim saradnicima,
- planirani radovi na sanaciji i adaptaciji pratećih prostora velike dvorane, ulaznog hola (prizemlje) popravka i izmjena instalacija, grijanja, ventilacije, elektro-vodova, video nadzora, protivpožarne tehnike i dr.;
- adaptacija atrija postavka krova i popločavanje podne površine
- adaptacija vanjskog izgleda/dijela fasade, te kamenih obloga;
- servisiranje postojeće scenske opreme;
- aktivnosti usmjerene ka opremanju velike koncertne dvorane i galerijskog prostora razglasnom i rasvjetnom opremom;
- generalno čišćenje velike dvorane, sjedišta, podova, zidnih obloga i sl.;

1. PROGRAMSKI SADRŽAJ

U pogledu planiranja i razvoja JU CKS-a u ustanovi namjera nam nastaviti pokrenute programe iz kulture i obrazovanja, koji su pažljivo selektirani u skladu sa potrebama konzumenata, kao i razviti nove.

1.1. MUZIČKI PROGRAM

Muzički program će biti prepoznatljiv po visokom kvalitetu postojećih programskih cjelina i novih inicijativa, podržavati potrebu umjetnika mlađe generacije za afirmacijom, poticati muzički razvoj lokalne sredine i njegovati žanrovsku raznovrsnost, pa se tako na repertoaru može naći popularna, klasična, jazz, elektronska i etno muzika, ali i „underground” izvođači. U ovom dijelu programa planiramo organizirati i realizirati koncerte koji će podsticati muzički razvoj lokalne sredine, te podržati potrebu mladih muzičara za afirmacijom. Nastojeći kombinovati muzička ostvarenja i spojiti muzičke note različitih žanrova i generacija, te na taj način obogatiti kulturni život i zanimanje za muziku.

1.2. DRAMSKI/SCENSKI PROGRAM

U oblasti teatarskog programa, JU CKS će i dalje njegovati i pozorišnu publiku. Gostovanjem eminentnih pozorišta iz cijele zemlje, ali i uspješnim koprodukcijskim predstavama, te brižljivim programskim odabirom, JU CKS će nastojati realizirati gostovanja vrhunskih teatarskih ostvarenja koja utiču na formiranje pozitivne teatarske atmosfere i edukaciju mlađih generacija u oblasti pozorišne umjetnosti. Izbor gostujućih predstava bazira se na kvalitetu dramskih tekstova i samih predstava, a u zavisnosti od tehničkih i finansijskih mogućnosti. Pored vodećih teatarskih institucija, namjera nam je ovu vrstu saradnje ostvariti i s manjim, privatnim pozorištima, kao i s teatrima iz regije i drugih europskih zemalja. U repertoarski raznolikoj ponudi, u kojoj se poštuju umjetnički standardi, mjesto moraju pronaći i nove hit-predstave, kao i zapažene predstave iz prethodnih godina. Na ovaj način JU CKS postaje priznat i na polju pozorišne umjetnosti u BiH i regiji.

U 2018. godini priprema se pokretanje Dramskog studia, namjera je omogućiti mladim ljudima, svršenicima Akademije scenskih umjetnosti, da pokažu znanje koje su naučili tokom školovanja, da režiraju, produciraju i igraju predstave i tako osjete stvarnu scenu. Također, će se nastaviti saradnja sa Akademijom scenskih umjetnosti, omogućiti studentima igranje diplomskih predstava.

„Škola glume“ je projekat koji već jednu godinu uspješno egzistira u BKC-u, a osmišljen na način da se sa akademskim glumcima, kroz pedagoške i umjetničke ciljeve, radi sa djecom koja imaju afinitet prema glumi i scenskom nastupu. U 2018. godini planiran je upis nove klase učenika u Školu glume, u trajanju od 2 godine, uzrasta od 7 do 18 godina.

U 2018. godini, također će se ostvarivati koprodukcijski odnos sa Udruženjima koja se u svojoj djelatnosti njeguju teatarsku umjetnost, te i na taj način pružiti publici posjetu novim teatarskim ostvarenjima.

Također je planirano organizirati gostovanje teatarara iz drugih gradova BiH, zemalja regiona i šire i na taj način stvarati uslove za gradnju lokalne i međunarodne kulturne mreže u domenu teatarske umjetnosti.

1.3.KONCERTNA SEZONA

Koncertna sezona u BKC-u počinje u februaru 2018. godine, a obuhvatit će programe regionalnih i svjetskih muzičara. Pažljivom programskom strategijom JU CKS ima ambiciju izgraditi novi dom za lokalne i internacionalne izvođače, koji se uklapaju u cjelokupni koncept ustanove, te postati nezaobilaznom umjetničkom scenom. Koncertna sezona 2018 trajat će 10 mjeseci . U pripremi i realizaciji koncertnih manifestacija drugih pravnih i fizičkih lica u 2018. godini, JU CKS će ,uglavnom, sudjelovati iznajmljivanjem prostornih i tehničkih kapaciteta JU CKS (npr. koncerti hrvatskog pop- pjevača Massimo i američke kantri pjevačice Joan Baez, te slovenačke grupe Laibach).

U ovoj godini nastavit će se praksa održavanja koncerata klasične muzike, u organizaciji JU CKS i Muzičke akademije u Sarajevu. Ovaj projekt trebao bi biti ciklus muzičko-scenskih kolaža koji prikazuju različite periode iz muzičke prošlosti, a čija je misija klasičnu muziku približiti široj publici. Cilj je, uz proširivanje interesa za klasičnu muziku, pokazati kako se i s klasičnom muzikom može postići savremeni scenski izražaj, te kako "ozbiljna" muzika s vremenom ne gubi ni vrijednost, ni značaj, ni kvalitetu, ali ni mogućnost uživanja recipijentata i izvođača u njoj.

Osim pomenutih koncerata organizirat ćemo i unplugged koncerte, koji će svojim senzibilitetom privući značajan broj ljubitelja muzike, kao i niz koncerata jazz muzike u saradnji sa Sarajevo Jazz orchestrom.

1.4.DJEČJI PROGRAM

U 2018. godini planirano je održavanje koncerata predškolskih ustanova, izložbe likovnih radova predškolske djece, učenika osnovnih škola, koncerti učenika osnovnih muzičkih škola, kulturno-umjetnički program u suradnji s Prosvjetno-pedagoškim zavodom KS, manifestacija povodom Dana djeteta, novogodišnji dječji programi, programi za djecu s poteškoćama u razvoju. Osim pomenutog namjera nam je da kroz igru educiramo djecu o zdravim načinima života, da ih naučimo da vole knjigu, muziku, platno, boju i sve ostale vrste umjetnosti koje će imati priliku upoznati kroz naše programe. S tim u vezi planiramo organizovati radionice likovne i muzičke, radionice sa elementima pozorišta, ritmike i pokreta, čitalačke radionice, radionice spremanja zdravih obroka, škola glume, izložbe likovnih učeničkih radova, kvizove znanja, dječije teatarske predstave, koncerte klasične muzike dječijih orkestara i koncerte dječijih horova, dječije festivale. U suradnji sa Udruženjem za promociju kulture „Fani“, te Udruženjem za podršku obrazovanja, odgoja,kulture i tradicije „Bajka“, pripremiti i realizirati brojne programske aktivnosti za djecu.

U suradnji sa Pedagoškim fakultetom u Sarajevu, posebno težište dječijeg programa biće stavljeno na inkluziju, naročito djece sa poteškoćama u razvoju. Razviti inkluzivne programe primjenom i realizacijom kurikuluma kod osoba sa poteškoćama u razvoju u cilju njihovog uključivanja u širu društvenu zajednicu, izvan okvira formalnih udruženja i škola čiji su korisnici.

1.5.SAJAM KNJIGE

S namjerom vraćanja digniteta i ugleda sajmu knjige – kao jedinstvenoj prilici za predstavljanje autora i njihovih djela, prevodilaca i njihovih prijevoda, izdavača i njihovih izdanja i u ovoj godini ćemo u okviru ovog dijela programa organizirati Sajam izdavača/nakladnika Bosne i Hercegovine „Knjige u nišama“ - KUN. Ljubiteljima knjige bit će ponuđen vrlo bogat i zanimljiv program –predstavljanja autora, promocija knjiga, čitanja, javnih razgovora, radionica... Gosti Sajma izdavača Bosne i Hercegovine bit će brojni autori, urednici, profesori, književni kritičari, novinari, dizajneri i ostali kulturni radnici, koje će čitalačka publika imati priliku upoznati, razgovarati a i popiti kafu s njima u posebnom sajamskom salonu. Također, ljubiteljima knjiga, pod povoljnim uvjetima u okviru Dućana knjiga, bit će ponudena najnovija izdanja izdavača/nakladnika iz regiona. Kao posebnu poslasticu izdvajamo i prodajnu izložbu stripa.

Također ćemo organizirati Noć knjige, koja ima za cilj prezentirati knjigu isti dan u gradovima BiH i na taj način približiti knjigu i ostvariti vezu sa čitaocem.

1.6.OBRAZOVNI PROGRAM

U 2017. godini pokrenuli smo proces registracije Centra za cjeloživotno učenje, a u 2018. godini očekujemo i zvaničnu verifikaciju pomenutog Centra.

U užem smislu Centar za cjeloživotno učenje će imati sljedeće ciljeve:

- Razviti akreditirane i verifikirane programe prilagođene svim uzrastima
- Pобољшanje postojećih kompetencija i sticanje novih za potrebe prilagođavanja promjenjivim uslovima radnog mjesta
- Ponuditi veće mogućnosti za zaposlenje socijalno ugroženim i nezaposlenim osobama
- Umanjiti marginalizaciju ugroženih skupina društva (nezaposleni, osobe treće životne dobi, osobe sa poteškoćama u razvoju i invalidna lica, žene, mladi i sl.), te poboljšati njihovo ekonomsko stanje
- Umrežavanje sa partnerima iz lokalne zajednice

Plan nam je proširiti ponudu sa programima obrazovanja koji se nužno naslanjaju na kulturu i djelatnike u kulturi, kao i sve zainteresovane građanke i građane KS. Namjera nam je, također, razviti programe edukacije odraslih kroz sve segmente kulturnih djelatnosti, a prilagođenog za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju, u saradnji sa Pedagoškim fakultetom u Sarajevu.

Također je planiran razvoj međunarodne saradnje kroz edukacije, predavanja, male škole u neformalnom obrazovanju. Posebno su prilagođeni programi trećoj životnoj dobi osluškujući potrebe stanovništva, u tom smislu nastavlja sa radom „Klub 50+“ program za starije nezaposlene osobe i panzionere koji imaju priliku da stiču nova znanja i vještine putem najrazličitijih sadržaja, kao što su škole stranih jezika, obuke na kompjuterima, kreativne i likovne radionice, predavanja i tribine. Kroz ovaj Centar naučit ćemo korisnike da usvoje koncept koji promovira društvo znanja utemeljeno na neprestanom stvaranju, obnavljanju i

primjeni novih znanja, vještina i stavova. Već 17 godina, u saradnji sa „dv International“, izlazi časopis „Obrazovanje odraslih“, nastavićemo tim pravcem i proširiti saradnju, a samim tim i djelatnost u smjeru cjeloživotnog učenja.

1.7. PRIMJENJENE I DRUGE UMJETNOSTI

Cilj nam je oživjeti BH grafiku, odnosno omogućiti mladim umjetnicima da izlože svoja djela, vodeći se tim namjera nam je pokrenuti „Grafičko bijenale mladih Bosne i Hercegovine“. Naslanjajući se na tu misiju, u drugoj polovini 2018. godine pokrenut ćemo projekat „Internacionalno bijenale grafike u Bosni i Hercegovini“. Zbog nekadašnjeg značaja i trajnog kvaliteta tekovine poznate kao "Sarajevska škola grafike", namjera nam je da i ovakvim (opravdano) ambicioznim projektom, vratimo našem umjetničkom i izlagačkom sistemu ono što je nekada bilo neodvojivo od našeg kulturnog bića i kulturne prepoznatljivosti. „Internacionalno bijenale grafike u Bosni i Hercegovini“ bi, stručnim odabirom i procjenom pristiglih grafičkih listova zasigurno obezbijedilo svrsishodno i kvalitetno tradicionalno promovisanje recentnih radova diljem svijeta te bi i na taj način Sarajevo (ali i BiH općenito) bilo središtem još jednog značajnog kulturnog događaja/manifestacije.

Organizirat ćemo godišnje izložbe afirmiranih mladih umjetnica i umjetnika/ slikara, grafičara, skulptora, dizajnera i arhitekata/, također ćemo organizirati i likovne kolonije, kako bismo mladim umjetnicima iz BiH i regiona omogućili da se međusobno upoznaju i sklone barijere koje su im nametnute i tako ih ograničile u izlaganju svoje umjetnosti, razmjene ideja i ostvarivanju zajedničkih projekata.

Izlagački program JU CKS će pružati kontekst i institucionalni okvir za promociju i prezentaciju projekata i umjetnika, omogućavajući im susret i izravnu komunikaciju sa publikom i kritikom.

Galerijski program će obuhvatiti izložbe crteža, slika, fotografija, novih medija, video i digitalnih radova, skulpture, stripa, arhitekture i studija, mode... Program prati i oblikuje bh. umjetničku scenu i usmjeren je ka stvaranju uvjeta za istraživanje, produkciju i izlaganje, kako umjetnicima s lokalne (u užem i širem smislu), tako i onima s internacionalne scene, s konačnim ciljem preispitivanja, razvijanja i njegovanja produkcije i diskursa u savremenoj umjetničkoj praksi.

1.8. PROGRAM AMBASADA (Projekat predstavljanja kultura)

Ovaj dio programa namjeravamo ostvariti u saradnji sa ambasadama i inostranim predstavništvima u našoj zemlji, na način predstavljanja njihovih tradicija i kultura građanima naše zemlje, u cilju jačanja diplomatskih odnosa i interkulture razmjene i saradnje tih zemalja i BiH, u oblasti kulture tradicije i civilizacijske baštine.

Namjera nam je i u 2018. godine, u saradnji sa Institutom Yunus Emre, realizirati, II po redu „Filigran Fest“, kojem je namjera njegovanje i jačanje dugogodišnje interkulturalne saradnje Bosne i Hercegovine i Turske. Ovaj projekat ima za cilj razmjenu programa, odnosno prezentaciju kultura obje zemlje kroz trodnevno trajanje manifestacije.

1.9. SARAJEVSKI DANI I BAŠČARŠIJSKE NOĆI

Međunarodni festival koji je već postao svojevrsan brand našeg grada će obuhvatiti sve spomenute programske aktivnosti u toku mjesec dana, te se koncentrirati na atraktivne lokacije za umjetničke programe, na području Kantona Sarajevo, za građane i posjetitelje. U okviru ovog festivala održavat će se multimedijalni performansi koji će kombinovati sve kulturno umjetničke izraze i na taj način doprinijeti povećanom interesu turista za ovaj festival, grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

U 2018. godini planiran je nastup brojnih domaćih umjetnika, kao i ansambala i umjetnika iz velikog broja zemalja Evrope i svijeta. U okviru ovog festivala kulture organizirat ćemo i Skate Fest, namijenjen mladim ljudima, kojima ovi kulturni sadržaji nedostaju.

1.10. PODRŠKA U REALIZACIJI PROGRAMA EKSTERNIH KORISNIKA PROSTORA USTANOVE I PRIREĐIVAČA PROGRAMA

U ovom segmentu planirano je nastaviti pružati podršku eksternim korisnicima prostora, koji će svakako prolaziti kroz selekciju programa, kako bi se svojim programskim sadržajima uklopili, odnosno kako ne bi odstupali od imidža ustanove. Također će se nastaviti saradnja sa međunarodnim filmskim festivalom „Sarajevo Film festival“, kao i sa međunarodnim teatarskim festivalom „MESS“, koji su vrlo značajni za razvoj kulture i umjetnosti, te su postali brand u Evropi i Svijetu, Festival duhovne muzike „Framafest.“, OFF Fest-om, omladinski filmski festival, FEDU- Festival dječije umjetnosti.

2. PROTOKOLI O SARADNJI

Poslovi koji proizilaze iz potpisanih protokola o saradnji će se kontinuirano realizirati i u 2018. godini. Također će se ostvariti novi kontakti potrebni za proširenje kulturnog djelovanja na međunarodnom/regionalnom nivou.

3. PROJEKTI

U smislu razvoja projekata iz kulture i obrazovanja u 2018. godini ćemo kandidirati svoje projekte na državne i međunarodne fondove kako bismo u što većem obimu približili kulturu i umjetnost lokalnom stanovništvu i razvili drugačiji i inovativniji pristup uticaja kulture na lokalni razvoj.

4. EDUKACIJA UPOSLENIKA

Pored zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz uredbi, odluka, instrukcija i sl. JU

CKS će u 2018. godini realizirati poslove koji se odnose na:

- jačanje materijalno-tehničke opremljenosti,
- kadrovsko-stručne osposobljenosti,
- nabavku stručne literature,
- uzajamni stručni posjeti srodnim ustanovama i organizacijama u zemlji i inozemstvu da bi se podigao nivo kvaliteta i kvantiteta obavljenih poslova, u skladu sa finansijskim mogućnostima JU CKS,
- učešće uposlenika JU CKS na seminarima, konferencijama, radionicama, okruglim stolovima i drugim edukativnim oblicima stručnog usavršavanja uposlenika.

Edukacija će se organizirati u okviru Javne ustanove, te u saradnji sa drugim ustanovama i nevladinim organizacijama. Bit će upriličeni treninzi, radionice, predavanja i seminari u JU CKS. Uposlenicima će biti omogućeno sudjelovanje na predavanjima i drugim oblicima edukacije (kursevi, seminari, radionice) koje organizuje JU CKS, kao i druge ustanove i organizacije iz BiH i inozemstva, sa tematikom vezanom za užu djelatnost JU CKS.

5. MARKETINŠKO I MEDIJSKO DJELOVANJE

JU CKS u svom marketinškom djelovanju obraća se točno određenim segmentima ciljnih javnosti. Međutim, publika ove institucije je po svojim demografskim obilježjima prilično heterogena, kako po dobi, tako i po obrazovnoj strukturi itd. Korisnici usluga JU CKS su svi građani KS, različitih vjerskih, nacionalnih, kulturnih, političkih i drugih opredjeljenja.

Ishodište marketinške strategije čine istraživanja korisnika i njihovih potreba. Proizvodi, odnosno usluge koje korisnicima pruža JU CKS u prvom redu odnose se na kvalitetne programe. Dio tih programa organizira se u vlastitoj produkciji, dok ostatak produciraju partnerske organizacije, ustanove i poslovni partneri.

U 2018. godini JU CKS će nastaviti saradnju s medijskim kućama i sklapati medijska partnerstva, sistemski i kontinuirano održavati odnose s medijima, te se još aktivnije „otvoriti“ prema javnosti. PR Ustanove će pripremati najave događaja u JU CKS te predstavnicima medija olakšati izvještavanje o JU CKS i njegovom djelovanju (press konferencije, promotivne aktivnosti, saopćenja za javnost, distribucija promotivnih materijala, web stranica, elektornski mediji...). S obzirom na dosadašnju aktivnost, JU CKS-a, u zajednici, pristup potencijalnim partnerima bit će jednostavniji, jer je njima u interesu saradivati s pozitivno percipiranom ustanovom. Nastojati približiti programe i prostore ciljnoj skupini kroz nove medije (moderne tehnologije i kanale komunikacije).

V KAPITALNI PROJEKTI

U namjeri uspostavljanja funkcionalnijeg prostora i ugodnog mjesta za posjetu našim programima, potrebno je nastaviti sa sanacijama –adaptacijama u Ustanovi. Uzimajući u obzir starost objekta i njegove tehničke opremljenosti težište, u 2018. godini, je na tehničkom opremanju i modernizaciji velike koncertne dvorane, što bi uveliko doprinijelo prilivu dodatnih sredstava, ali i realizaciji programskih aktivnosti prema najvišim standardima.

Tehničko opremanje i adaptacija velike koncertne dvorane učinila bi CKS još atraktivnijim prostorom za različite umjetničke programe kojima odgovara kapacitet i vrsta prostora, za duži period, odnosno omogućila njegov kontinuirani kvalitetniji obim iskorištenosti.

Drugi prioritetni zadatak je izvršiti kompletnu rekonstrukciju grijnog sistema, kao i stavljanje u funkciju klima komora, za neophodno zagrijavanje i rashlađivanje unutar objekta, a pogotovo prostora u kojima se odvijaju programi.

Osim navedenog nastaviće se sa adaptacijom/sanacijom objekta, počev od ulaza, atriya, velikog izložbenog prostora/galerije i ostalih prostorija, a sve u cilju pripreme i realizacije kvalitetnih programa, te iskorištenosti prostornih kapaciteta.

Tokom 2018. godine planiraju se, u saradnji sa Osnivačem, kao i sa aplikacijama prema evropskim fondovima i drugim investitorima, dodatna materijalno-finansijska sredstva za nabavkom rampi i liftova za osobe sa invaliditetom, kao i učinitim pristupačnim sve prostorije unutar objekta, što je neophodno da ovakva ustanova ima, a naročito radi programskih aktivnosti koje realiziramo, a posvećene su teško pokretljivim osobama.

U svrhu svih navedenih adaptacija/sanacija, najprije,će biti angažovana ekipa relevantnih stručnjaka za izradu idejnih i izvedbenih projekata sanacije/adaptacije, zatim adaptacija prostora, odnosno nabavka i ugradnja potrebne opreme, tehnike (razglasne, rasvjetne, ventilacijske, sigurnosne i postprodukcijske).

GODIŠNJI FINANSIJSKI PLAN ZA 2018.GODINU

(Procjena finansijskih sredstava)

Za realizaciju aktivnosti iz ovog programa rada predložen je finansijski plan JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2018.godinu, kojim su predviđena sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa rada.

Realizacija Programa rada JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo u 2018.godini zavisiće od visine odobrenih budžetskih sredstava, odnosno od ostvarenih vlastitih prihoda, javnih prihoda i donatorskih sredstava (najam prostora, tehnike, angažman osoblja, energije, MTS-a)

OBRAZLOŽENJE

Prijedlog zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu, sa kvalifikacionom strukturom zaposlenih

UKUPNO 611100, 611200 i 612100

KM 566.720,00

Na poziciji 611100,611200 i 612100 bruto plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca navedeni su shodno Zakonu o trezoru (Službene novine Federacije BiH br.19/03), Zakonu o budžetu KS, Zakonu o izvršenju budžeta KS i Predloženi iznos izdataka za bruto plate i naknade, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca rađen je na bazi broja 28 zaposlenika za 2018.godinu.

611100- Bruto plate i naknade

KM 433.500,00

Bruto plaće i naknade rađene su na bazi 30 uposlenika shodno Zakonu o trezoru (Službene novine Federacije BiH br.19/03), Zakonu o budžetu KS, Zakonu o izvršenju budžeta KS kao i važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kao i utvrđenim koeficijentima od strane Vlade Kantona Sarajevo.

611200- Naknade troškova zaposlenih

KM 87.320,00

Naknade troškova zaposlenih rađeni su u skladu sa važećim zakonskim uredbama kako slijedi:

Troškovi prevoza na posao i s posla planirani su za 28 zaposlenika prema važećim cijenama prevoza u iznosu od 13.900,00KM.

U 2018.godini planirana naknada za topli obrok na bazi 28 uposlenika, na osnovu uputstva Ministarstva finansija i broja zaposlenika / 1% od prosječne plaće u FBiH/ u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM.

Naknade regresa za godišnji odmor na nivou 50% prosječne plaće u FBiH i postojećem broju uposlenika u ukupnom iznosu od 11.220,00 KM

U 2018. Godini jedan uposlenik stiče pavo na otpremninu za odlazak u penziju. Za te potrebe planirano je 5.500,00 KM.

Troškovi naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti planirane su na osnovu realne procjene i troškova ovih naknada iz predhodnih godina.

612100- Doprinosi poslodavca	KM 43.900,00
-------------------------------------	---------------------

Sredstva na ovoj poziciji planirana su u skladu sa važećim Zakonom o doprinosima na plaću FBiH i postojećeg broja zaposlenika.

IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE

UKUPNO 613100,613200,613300,613400,613500,613600,613700

613800, 613900 **KM 429.600,00**

613100- Putni troškovi	KM 6.100,00
-------------------------------	--------------------

Na poziciji 613100-putni troškovi planirano je 6.100,00 KM (6.000,00 KM vlastiti prihod i 100,00 KM budžetska sredstva). Planirana sredstva namijenjena su za plaćanje putnih troškova uposlenih i direktora za realizaciju planiranih aktivnosti.

613200- Izdaci za energiju	KM 79.100,00
-----------------------------------	---------------------

Na poziciji 613200-izdaci za energiju (plin, struja,) planirano je 79.100,00 KM (sredstva budžeta). Planirana sredstva su uvećana zbog potrebe zagrijavanja, osvjetljenja, klimatizacije velikih prostora: velika koncertna dvorana, galerija, male sale i prateći prostori u BKC-u , ul.Branilaca Sarajeva 24, te prostorije Sektora obrazovanja odraslih ul. Alipašina 19. Obzirom da su sve instalacije već dotrajale i stare, to je potrošnja još veća.

613300- Izdaci za komunalne usluge**KM 12.100,00**

Na poziciji 613300- izdaci za komunalne usluge (telefon, vodovod i kanalizacija i KJKP Rad) planirano je 12.100,00 KM (budžetska sredstva 9.100,00 KM i sopstvena sredstva 3.000,00 KM)

613400- Nabavka materijala**KM 13.500,00**

Na poziciji 613400-nabavka materijala planirano je 13.500,00 KM (500,00 KM sredstva budžeta i 13.000,00 KM vlastita sredstva), informatički, grafički, dizajnerski administrativni, kancelarijski i dr.materijali, te materijali za održavanje čistoće, za dekoraciju i sl.

613500- Izdaci za usluge prevoza i goriva**KM 1.500,00**

Na poziciji 613500-Izdaci za usluge prevoza i goriva planirano 1.500,00 KM (1.500,00 KM budžetska sredstva) namijenjena su za prevozne usluge u okviru planiranih programa u vlastitoj produkciji, kao utrošak goriva za službeno vozilo.

613600- Unajmljivanje imovine i opreme**KM 38.000,00**

Na poziciji 613600- unajmljivanje opreme planirano je ukupno 30.100,00 KM / od toga 28.000,00 KM sredstva budžeta i 10.000,00KM od vlastitih prihoda/. Sredstva na pomenutoj pozici potrebna su za unajmljivanje razglasne i rasvjetne opreme za potrebe organizacije i realizacije manifestacija i koncerata u okviru „Baščaršijskih noći“, kao i ostalih koncertnih i programskih aktivnosti u našim prostorima.

613700- Izdaci za tekuće održavanje**KM 26.000,00**

Na poziciji 613700-tekuće održavanje planirano je 26.000,00 KM (6.000,00 KM sredstva budžeta i 20.000,00 KM sopstveni prihod), namijenjena su za održavanje zgrada, prostorija, postrojenja (trafostanica, kotlovnica), sistema za grijanje, ventilaciju, projekciona kabina, kabineti (informatički i kabinet za strane jezike) , štamparije, te svih instalacija.

Kako su instalacije dotrajale (korištenje preko 50 godina) većina istih se jako teško održava i potrebno je gotovo stalno vršiti ulaganja za njihovo funkcionisanje. Navedena sredstva na ovoj poziciji su izrazito nedostatna.

613900- Ugovorene i druge posebne usluge**KM 248.000,00**

Na poziciji 613900-ugovorene usluge planirano je 248.000,00 KM (203.000,00 KM sredstva budžeta , 25.000,00 KM vlastita sredstva i 20.000,00 KM transferi). Namijenjena su za plaćanje naknada Upravnom i Nadzornom odboru sa pripadajućim porezima, intelektualnih, stručnih, umjetničkih, konsalting i monitoring usluga, te usluga angažmana stručnih lica za poslove za koje nemamo odgovarajuće uposlene radnike (režiserski, koreografski, producenti, korepetitorski, dizajnerski, recezentski, revizorski , i dr. poslovi, te troškovi

stručnog usavršavanja radnika, troškovi objavljivanja tendera i oglasa troškovi publishing, izdaci za PDV izdaci za informisanje i ostale nespomenute usluge i dadžbine)

613983 – Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda

KM 1.300,00

Na poziciji 613983 – planirano je 1.300,00 KM (1.300,00 KM sredstva budžeta) sredstva su namijenjena za plaćanje poreza po osnovu naknade za dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda

613900 – Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

KM 4.000,00

Na poziciji 613983 – Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom planirano je 4.000,00 KM (4.000,00 KM sredstva budžeta) sredstva su namijenjena za plaćanje poreza po osnovu naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

821300- Nabavka opreme

KM 91.000,00

Na poziciji 821300- nabavka opreme planirano je 91.000,00 KM (61.000,00 KM sredstva iz budžeta , 10.000,00 vlastita sredstva i 20.000,00 transferi).

Iz razloga gore navedenih : starost zgrade, dotrajale instalacije, stara i dotrajala oprema (scenska, tonska, svjetlosna, grafička, kompjuterska i dr.) ,očito je da su ova sredstva jako mala i nedostatna. Kao i do sada učinit ćemo sve da odnosom dobrog domaćina, racionalizacijom, uštedama, pravilnim i pažljivim korištenjem opreme produžimo vijek istoj koliko je moguće duže, u protivnom tražit ćemo pomoć.

821600- Rekonstrukcija i investiciono održavanje

KM 75.000,00

Na poziciji 821600- Rekonstrukcija i investiciono održavanje planirano je 75.000,00 KM (25.000 KM sredstva iz budžeta i 50.000,00 KM transferi). Planirana sredstva su veoma nedostatna jer u postojećim prostorima postoji mnogo veća potreba za investicionim ulaganjima.

Ukupna planirana sredstva za budžet 2018.godine iznose	1.162.370,00 KM
Sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo iznose	985.370,00 KM
Sredstva iz prihoda korisnika iznose	87.000,00 KM
Transferi	90.000,00 KM

KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH U 2017.GODINI

VSS	VŠS	SSS	NSS	VKV	KV	NK	UKUPNO
11		11	3	1	2		28


DIREKTOR
Edin Kukavica

Izvod iz Ustava Kantona Sarajevo
člana 12. tačka c. i člana 18. stav 1. tačka d.

(„Službene novine Kantona Sarajevo“,
br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17)
(ČLAN 12. i 18.)

Broj 1 - Strana 2

SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Ponedjeljak, 11. marta 1996. godine

Član 8.

Zaštita ljudskih prava i sloboda

Skupština će obezbijediti donošenje takvih propisa kojima će se u prvom redu zaštititi utvrđena ljudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite.

Organi vlasti u Kantonu prilikom izvršavanja propisa su obavezni onemogućiti svako narušavanje ljudskih prava i sloboda, te poduzimati sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti radi njihove potpune zaštite. Ovo se posebno odnosi na policijske snage koje će efikasnim, preventivnim i operativnim radom obezbijediti punu ličnu i imovinsku zaštitu svakog građanina.

Član 9.

Komisija za ljudska prava

Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada svih organa vlasti Kantona u ovoj oblasti, Skupština obrazuje posebnu Komisiju za ljudska prava.

Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz prethodnog stava utvrđuju se posebnim propisom Kantona.

Član 10.

Suradnja sa ombudsmenom i međunarodnim organizacijama

Skupština i drugi organi vlasti su obavezni pružiti ombudsmenu Bosne i Hercegovine, ombudsmenu Federacije i svim međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Kantona.

U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Kantona će naročito:

- staviti na uvid sve službene dokumente uključujući i one tajnog karaktera, te sudske i upravne spise;
- osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;
- osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;
- omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.

Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimate odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

III - NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu predpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona.

Član 12.

Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;

e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;

f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zamiranje;

g) donošenje propisa o unaprijeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;

h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;

i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;

j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;

k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;

l) stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;

m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

Član 13.

Zajedničke nadležnosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši sljedeće nadležnosti:

- jamčenje i provođenje ljudskih prava;
- zdravstvo;
- politika zaštite čovjekove okoline;
- kommunikacijska i transportna infrastruktura;
- socijalna politika;
- provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- imigracija i azil;
- turizam;
- korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadležnosti

Svoje nadležnosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadležnosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadležnosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadležnosti

Svoje nadležnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadležnosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadležnosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadležnosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI

A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomno predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovníkom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovníkom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

Propisi se smatraju donesenim ako sjednici prisustvuje najmanje 51% (pedesetjedanposto) poslanika i ako je za predloženi propis glasala većina od ukupnog broja izabranih poslanika.

Izuzetno, kada se radi o pitanjima vezanim za ostvarivanje posebnih nacionalnih, socijalnih ili drugih interesa određenih grupa građana, 15% (petnaestposto) poslanika može zatražiti da se odluka donese dvotrećinskom većinom od ukupnog broja izabranih poslanika u Skupštini.

Propisi koji imaju karakter općeg akta stupaju na nagu kako je to u njima određeno, ali ne prije nego što budu objavljeni.

Član 22.

Provođenje istrage

Skupština ili njeni odbori mogu provoditi istrage radi raspravljanja određenih pitanja koja su se pojavila u odnosima unutar Kantona, a u kojima je učestvovao bilo koji od poslanika, članova Vlade odnosno organa ili službi kantonalne Vlade, te u tom cilju pozivati svjedoke ili prikupljati druge dokaze.

Postupak provođenja istrage u smislu prethodnog stava uređuje Skupština posebnim propisom.

B) IZVRŠNA VLAST

Član 23.

Opća odredba

Izvršnu vlast u Kantonu vrše Predsjednik (dalje: Predsjednik) i Vlada Kantona (dalje: Vlada).

Član 24.

Predsjednik Kantona

Predsjednika bira Skupština većinom glasova između kandidata koje predlože poslanici.

Predsjednik se bira na period od 2 (dvije) godine i ne može se na tu funkciju birati više od 2 (dva) puta uzastopno.

Član 25.

Nadležnosti Predsjednika Kantona

Predsjednik je nadležan za:

- a) imenovanje i smjenjivanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade;
- b) predlaganje sudija kantonalnih sudova;
- c) predstavljanje i zastupanje Kantona u zemlji i inostranstvu;
- d) zaključivanje ugovora i drugih akata kojima se preuzimaju prava i obaveze za Kanton, s tim da se za ugovore veće vrijednosti i ugovore iz oblasti međunarodne suradnje mora pribaviti suglasnost Skupštine sukladno ovom Ustavu;
- e) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;
- f) razmatranje izvještaja ombudsmena i drugih međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava i obezbjeđivanje poduzimanja potrebnih mjera u zaštiti ljudskih prava i sloboda;

(Član 27.)

Član 11.
Ustanova imena, bez upisa u sudski registar, da obavlja privrednu djelatnost i privrednu aktivnost radi zbrinjavanja poslovno nesposobnih lica i profesionalnog osposobljavanja i zapošljavanja invalidnih lica, u manjem obimu ili povremeno, ako ta djelatnost odnosno aktivnost služi ostvarivanju djelatnosti odnosno izveštavanju poslova radi kojih je ustanova osnovana.

Član 12.
Ustanovi se mogu povjeriti i ovlaštenja iz djelokruga organa državne uprave za vršenje i stručnih poslova, u skladu sa zakonom.

Član 13.
Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove ima određena ovlaštenja u pravnom prometu kao i poseban obratni rezultata poslovanja, u skladu sa zakonom.
Dio ustanove iz stava 1. ovog člana nema svojstvo pravnog lica.

Član 14.
Ustanovu može proširiti ili promijeniti djelatnost kao i vršiti materne promjene: spajanje, pripajanje, podjelu i izdvajanje.
Odluku iz stava 1. ovog člana donosi osnivač.

Član 15.
Osnivači ustanova koje su se spojile odlučuju o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovi koja je nastala spajanjem.
Osnivač ustanove koja se podijelila i ustanove iz koje se izdvoji dio u samostalnu ustanovu odlučuje o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovama koje su nastale podjelom, odnosno prema ustanovi koja je nastala izdvajanjem.

Član 16.
Prava i obaveze osnivača prema ustanovi koja se pripojila drugoj ustanovi prestaju danom upisa akta o pripajanju u sudski registar.
U slučaju statusne promjene ustanove imovinska i druga prava i obaveze uređuju se ugovorom.

Član 17.
Ustanova može ugovorom povjeriti drugoj ustanovi, preduzeću ili fizičkom licu obavljanje administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova, u skladu sa zakonom.

Član 18.
Zakonom se može propisati obaveza udruživanja ustanova u odgovarajući oblik udruživanja (u daljem tekstu: obavezni oblik udruživanja) - njegova prava, obaveze, način sticanja sredstava za rad, način upravljanja i rukovođenja i druga pitanja.

Član 19.
Ustanove udružene u obavezni oblik udruživanja zadržavaju svojstvo pravnog lica.

Član 20.
Rad ustanova i obaveznog oblika udruživanja je javan.

IV - SJEDIŠTE I NAZIV USTANOVE

Član 21.
Sjedište ustanove je mjesto u kome se obavlja djelatnost radi koje je ustanova osnovana.
Ako se djelatnost obavlja u više mjesta, sjedištem se smatra mjesto koje je određeno pravilima ustanove.

Član 22.
Ustanova može promijeniti sjedište uz saglasnost osnivača.
Odluka o promjeni sjedišta ustanove donosi se na način utvrdjen pravilima ustanove.

Član 23.
Naziv ustanove ime pod kojim ustanova radi. Ustanova može promijeniti naziv uz saglasnost osnivača.
Odluka o promjeni naziva ustanove donosi se na način utvrdjen pravilima ustanove.

Član 24.
Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove na 13. ovog članka može, uz naziv ustanove, dodatni biti dio tog dijela ustanove.

Član 25.
Naziv ustanove upućuje na djelatnost i sjedište ustanove. Ustanova može imati i skraćeni naziv.
Naziv i skraćeni naziv mora se iskratiti na ulazu u poslovne prostorije ustanove.

Član 26.
U naziv ustanove može se unijeti ime umrle istorijske i druge značajne ličnosti.
Za unosenje u naziv imena iz stava 1. ovog člana potrebna je dozvola organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitostu rada ustanove, osim ako je jedan od osnivača Skupština KPH, skupština opštine ili skupština gradske zajednice, kao i vršilac stoga te ličnosti do trećeg stepena srodstva, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Na zahtjev organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitostu rada ustanove ili srodnika iz stava 2. ovog člana nadležni viši sud odlučuje da se iz naziva ustanove briše ime umrle istorijske ili druge značajne ličnosti, ako ocijeni da je načinom obavljanja djelatnosti ustanove ugled te ličnosti doveden u pitanje.

U naziv ustanove ne može se unijeti naziv Republike, opštine ili gradske zajednice, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

V - ORGAN UPRAVLJANJA, RUKOVOĐENJA I DRUGI ORGANI U USTANOVAMA

Član 27.
Organ upravljanja u ustanovi je upravni odbor.
Organ rukovođenja u ustanovi je direktor, upravnik, dekan ili drugi odgovarajući poslovodni organ utvrdjen zakonom (u daljem tekstu: direktor).
Organ kontrole poslovanja u ustanovi je nadzorni odbor.

Član 28.
Upravni odbor ima najmanje tri, a najviše devet članova. Predsjednika i članove upravnog odbora imenuje i razrješava osnivač.

Predsjednika i članove upravnog odbora javne ustanove imenuje i razrješava, u ime osnivača, Vlada Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada RBiH) izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice.

Članovi upravnog odbora po pravilu imenuju se iz reda stručnika radnika zaposlenih u ustanovi.
Predsjednik i članovi upravnog odbora imenuju se za vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.
Direktor ustanove ne može biti član upravnog odbora.
Broj članova upravnog odbora bliže se određuje pravilima ustanove, u skladu sa zakonom ili aktom o osnivanju ustanove.

Član 29.
Osnivač odnosno Vlada RBiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice može razriješiti predsjednika i članove upravnog odbora i imenovati nove, ako utvrdi da je odgovoran za neuspjeh ili nezadovoljstvo sa poslovanjem ustanove, na njegovim zahtjevima u drugim slučajevima utvrdjenim zakonom i pravilima ustanove.

Član 30.
Upravni odbor ustanove donosi pravilima ustanove, a direktor ustanove donosi pravilima rada i radni program ustanove, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

Član 31.
Upravni odbor ustanove donosi odluke o imenovanju i razrješavanju direktora ustanove, a direktor ustanove donosi odluke o imenovanju i razrješavanju drugih odgovarajućih organa ustanove, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

Član 32.
Upravni odbor ustanove donosi odluke o imenovanju i razrješavanju članova upravnog odbora, a direktor ustanove donosi odluke o imenovanju i razrješavanju drugih odgovarajućih organa ustanove, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

Član 33.
Upravni odbor ustanove donosi odluke o imenovanju i razrješavanju članova upravnog odbora, a direktor ustanove donosi odluke o imenovanju i razrješavanju drugih odgovarajućih organa ustanove, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

ZAKON O VLADI KANTONA SARAJEVO
(„Službene novine Kantona Sarajevo“,
broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka)
(čl. 26. i 28. stav 4.)

Broj 36 - Strana 4

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 11. septembra 2014.

VII - AKTA VLADE KANTONA

Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organa uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14
22. augusta 2014. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvatić, s. r.

ZAKON

O SUDSKIM TAKSAMAMA (Prečišćeni tekst)

DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takсени obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev

Odluka Vlade Kantona Sarajevo o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/12 i 11/17)

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Broj 29 – Strana 786

Utorak, 19. juna 2012.

VIII

Ova odluka stupa na snagu nakon davanja saglasnosti Skupštine Kantona Sarajevo, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj 02-05-19678-1.2/12
07. juna 2012. godine

Premijer
Fikret Musić, s. r.

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/03 - Prečišćeni tekst), a u vezi sa čl. 4, 5. i 11. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/02), Vlada Kantona Sarajevo, na 74. sjednici održanoj 12.06.2012. godine, donijela je

ODLUKU

O METODOLOGIJI IZRADA I DONOŠENJA
PROGRAMA RADA I IZVJEŠTAJA O RADU VLADE
KANTONA SARAJEVO I KANTONALNIH ORGANA

I
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom uređuje se metodologija izrade i donošenja godišnjih programa rada i godišnjih izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada), kantonalnih ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i samostalnih kantonalnih upravnih organizacija i kantonalnih uprava i upravnih organizacija u sastavu kantonalnog ministarstva (u daljnjem tekstu: kantonalni organi).

PROGRAM RADA

II

(Rok za donošenje godišnjeg programa rada)

1. Vlada donosi godišnji program rada Vlade u roku od 10 dana od dana donošenja programa rada Skupštine Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština).
2. Rukovodilac kantonalnog organa donosi godišnji program rada kantonalnog organa u roku od 10 dana od dana donošenja programa rada Vlade.
3. Program iz podtačke 1. ove tačke mora biti usaglašen sa programom rada Skupštine Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština), a programi iz podtačke 2. ove tačke moraju biti usaglašeni sa programom rada Vlade.

III

(Rok za pripremu i utvrđivanje nacrtu programa rada)

1. Na osnovu nacrtu programa rada kantonalnih organa, Vlada utvrđuje nacrt programa rada Vlade, najkasnije do 30. oktobra tekuće godine za sljedeću godinu i dostavlja ga predsjedavajućem, zamjenicima predsjedavajućeg, te sekretaru Skupštine.
2. Rukovodilac kantonalnog organa predlaže godišnji program rada kantonalnog organa u formi nacrtu, u kojem predlaže pitanja koja treba uvrstiti u program rada Vlade i dostavlja ga sekretaru Vlade, najkasnije do 15. oktobra tekuće godine za sljedeću godinu.
3. Rukovodilac uprave i upravne organizacije u sastavu kantonalnog ministarstva priprema nacrt programa rada uprave i upravne organizacije, u kojem predlaže pitanja koja treba uvrstiti u program rada ministarstva u čijem je sastavu, Vlade, odnosno Skupštine, i dostavlja ga ministarstvu u čijem je sastavu najkasnije do 30. septembra tekuće godine za sljedeću godinu.
4. Rukovodilac kantonalnog organa predlaže godišnji program rada u formi nacrtu.
5. U nacrt godišnjeg programa rada kantonalnog ministarstva uvrstavaju se i predložena pitanja odnosno teme iz nacrtu programa rada rukovodioca uprave i upravne organizacije u sastavu ministarstva i pitanja i teme utvrđene u tački XI ove odluke.

IV

(Utvrđivanje teksta prijedloga programa rada i rok za donošenje programa rada Vlade)

1. Rukovodilac kantonalnog organa vrši korekcije i usaglašava prijedlog programa rada kantonalnog organa sa prijedlogom programa rada Skupštine, te dostavlja konačan tekst prijedloga programa rada Vladi, u roku od pet dana od dana donošenja godišnjeg programa rada Skupštine.
2. Na osnovu prijedloga programa rada kantonalnih organa iz podtačke 1. ove tačke, Vlada donosi program rada Vlade, u roku od 10 dana od dana donošenja godišnjeg programa rada Skupštine.

V

(Sastavni dijelovi programa rada Vlade)

Program rada Vlade sastoji se od:

I - Uvodnog dijela, koji sadrži opredjeljenja i zadatke koji proizilaze iz nadležnosti Vlade utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima i aktima.

II - Normativnog dijela, koji sadrži nacrtu i prijedloge zakona i drugih propisa koje donosi:

- A. Skupština i
- B. Vlada (iskazane po navedenom redoslijedu).

Normativni dio sadrži:

1. Naziv propisa;
2. Pravni osnov za donošenje propisa;
3. Nosilac izrade;
4. Rok za izradu (posebno za nacrtu i posebno za prijedlog propisa iz nadležnosti Skupštine);
5. Organ koji razmatra propis;
6. Kratak sadržaj propisa.

III - Tematskog dijela, koji sadrži poslove i zadatke na provođenju zakona i utvrđene politike, sistematizovane po oblastima a koje se izrađuju u obliku izvještaja, programa, analiza i informacija i dr.

Tematski dio sadrži:

1. Naziv materijala (prikazati po vremenskoj hronologiji);
2. Nosilac izrade;
3. Rok za izradu;
4. Organ koji razmatra materijal;
5. Kratak sadržaj materijala.

VI

(Sastavni dijelovi programa rada kantonalnog organa)

Program rada kantonalnog organa sadrži, pored dijelova iz tačke V ove odluke i dio IV - Kontinuirani poslovi, koje utvrđuje rukovodilac kantonalnog organa.

IZVJEŠTAJ O RADU

VII

(Podnošenje izvještaja o radu kantonalnog organa)

Rukovodilac kantonalnog organa podnosi godišnji izvještaj o radu zaključno sa 31. decembrom tekuće godine i dostavlja ga sekretaru Vlade, najkasnije do 31. januara naredne godine za prethodnu godinu.

VIII

(Sastavni dijelovi izvještaja o radu Vlade)

Izvještaj o radu Vlade se sastoji od:

I - Uvodnog dijela, (sadrži izvještaj o izvršenju ciljeva i zadataka koji proizilaze iz nadležnosti Skupštine i Vlade i kantonalnih organa, utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima);

II - Normativnog dijela, (sadrži: programirane propise - nacrtu i prijedloge zakona i drugih propisa koje je donijela: A. Skupština i B. Vlada (iskazane po oblastima i po navedenom redoslijedu), i neprogramirane propise (nacrtu i prijedloge zakona i drugih propisa) koje je donijela: A. Skupština i Vlada (iskazane po oblastima i po navedenom redoslijedu);

Utorak, 19. juna 2012.

III - Tematskog dijela (sadrži programirane poslove i zadatke na provođenju zakona i utvrđene politike, sistematizovane po oblastima a koji se izrađuju u obliku izvještaja, programa, analiza i informacija i dr. onako kako je utvrđeno programom rada Skupštine i Vlade (programirani poslovi), kao i poslove i zadatke koji su izvršeni, a nisu bili predviđeni navedenim programom rada, i to iz nadležnosti Skupštine i Vlade (neprogramirani poslovi);

IV - Kapitalnih projekata (sadrži opisan prikaz kapitalnih projekata sa naznakom faze realizacije bez navođenja iznosa sredstava);

V - Ocjene stanja i postignutih rezultata (sadrži opisni i analitički prikaz učinkovitosti u pogledu provođenja utvrđene politike i izvršavanja propisa Skupštine i Vlade, kao i provođenje smjernica i načelnih stavova ovih organa i prijedlog mjera koje je neophodno preduzeti).

VI - Programska orijentacija - sadrži programsku orijentaciju za naredni period i dugoročnu projekciju razvoja u oblasti, sa naznakom projekata kojima će Vlada posvetiti posebnu pažnju.

IX

(Sustavni dijelovi izvještaja o radu kantonalnog organa)

Izvještaj o radu kantonalnog organa, pored dijelova iz tačke VIII ove odluke (skraćena verzija), sadrži i sljedeće dijelove (proširena verzija):

VII - Izvršenje kontinuiranih poslova,

VIII - pregled unutrašnje organizacije, kadrovske i materijalne osposobljenosti kantonalnog organa,

IX - način ostvarivanja saradnje sa federalnim organima, drugim kantonima, općinama, Gradom Sarajevom, ombudsmenima, nevladinim sektorom i dr.

SHODNA PRIMJENA ODLUKE

X

(Shodna primjena Odluke)

Ova odluka shodno se primjenjuje na izradu i podnošenje programa rada i izvještaja o radu poslovanju stručne službe koju osniva Vlada.

METODOLOGIJA IZRADE PROGRAMA RADA I IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU KANTONALNIH JAVNIH USTANOVA, FONDOVA I AGENCIJA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO.

XI

(Način i rok za dostavljanje nacrtu programa rada i finansijskog plana kantonalnih javnih ustanova, fondova i agencija čiji je osnivač Kanton Sarajevo)

1. Kantonalne javne ustanove, fondovi i agencije čiji je osnivač Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: druge kantonalne organizacije), nacrt programa rada, u kojem predlažu i pitanja i teme koja treba uvrstiti u program rada Vlade, odnosno Skupštine, dostavljaju resornom ministarstvu, najkasnije do 30. septembra tekuće godine za slijedeću godinu.
2. Agencije čiji je osnivač Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: agencije) nacrt programa rada, u kojem predlažu i pitanja i teme koja treba uvrstiti u program rada Vlade, odnosno Skupštine, dostavljaju Vladi, najkasnije do 30. septembra tekuće godine za slijedeću godinu.
3. Ukoliko su druge kantonalne organizacije predložile pitanja i teme koja treba uvrstiti u program rada Vlade, odnosno Skupštine, resorni ministar predlaže, uz nacrt programa rada ministarstva, uvrštavanje tih pitanja i tema u program rada Vlade, odnosno Skupštine.
4. Ukoliko su agencije predložile pitanja i teme koja treba uvrstiti u program rada Vlade, odnosno Skupštine, Vlada odlučuje o uvrštavanju tih pitanja i tema u program rada Vlade, odnosno Skupštine.

5. Nacrt finansijskog plana iz podtač. 1. i 2. ove tačke dostavlja se u roku određenom za izradu nacrtu budžeta Kantona Sarajevo na narednu godinu.

XII

(Sadržaj programa rada i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju drugih kantonalnih organizacija i agencija)
Program rada drugih kantonalnih organizacija i agencija sastoji se od:

I - Uvodni dio:

Uvodni dio sadrži opredjeljenja i zadatke koji proizilaze iz registrovane djelatnosti javne ustanove kulture;

II - Normativni dio:

Normativni dio sadrži nacрте i prijedloge Pravila i drugih opštih akata koja pripremaju i donose direktor, upravni odbor i nadzorni odbor javne ustanove u okviru svojih nadležnosti utvrđenih važećim zakonodavstvom, a naročito:

- a) Naziv propisa koji se donosi,
- b) Predlagača
- c) Organ koji donosi
- d) Rok za izradu opšteg akta (posebno za nacrt i posebno za prijedlog)
- e) Organ koji razmatra opšt: akt (Upravni odbor, resorno ministarstvo ili Vlada Kantona Sarajevo)
- f) Kratak sadržaj opšteg akta

III - Tematski dio

Tematski dio sadrži poslove i zadatke na provođenju programa rada i utvrđene kulturne politike, sistematizovane po djelatnostima, a koje se izrađuju u obliku projekata, programa, manifestacija i dr.

Tematski dio sadrži:

- a) Naziv programa (projekte, premijere, reprize prikazati sa preciznim rokovima)
- b) Nosilac pripreme,
- c) Rok za pripremu,
- d) Organ koji razmatra,
- e) Finansijska sredstva potrebna za svaki pojedini projekat (premijeru ili reprizu)
- f) Kratak sadržaj.

IV - Kontinuirani poslovi

Kontinuirani poslovi obuhvataju izvještaje, programe, analize, informacije i sl.

Kontinuirani poslovi sadrže:

- a) Naziv materijala (premijere, reprize prikazati sa preciznim rokovima)
- b) Nosilac pripreme,
- c) Rok za pripremu,
- d) Organ koji razmatra,
- e) Kratak sadržaj.

XIII

(Obavezni prilozi izvještaja o radu i finansijskom poslovanju drugih kantonalnih organizacija i agencija)

1. Izvještaj o radu drugih kantonalnih organizacija sadrži obavezne priloge:
 - a) izvještaj o radu direktora/uprave,
 - b) izvještaj upravnog odbora/školskog odbora,
 - c) izvještaj nadzornog odbora,
 - d) izvještaj o finansijskom poslovanju sa mišljenjem ovlaštenog revizora,
 - e) izvještaj o radu umjetničkih savjeta ili drugih stručnih organa predviđenih osnivačkim aktom, u skladu sa posebnim zakonom,
 - f) mišljenje resornog ministarstva.
2. Izvještaj o finansijskom poslovanju sadrži:
 - a) prihode i primitke, rashode i izdatke koji su odobreni budžetom Kantona,
 - b) ostvarene prihode i primitke, rashode i izdatke po analitičkim kontima u toku godine,

- c) početno i završno stanje Jedinственог računa Trezora (JRT),
 - d) početno i završno stanje imovine, obaveza i izvora vlasništva,
 - e) objašnjenje odstupanja,
 - f) obrasci godišnjeg obračuna (račun prihoda i rashoda, bilans stanja, iskaz o gotovinskim tokovima, iskaz o kapitalnim izdacima i finansiranju, podaci o zaposlenim).
3. Izvještaj o radu agencija ne sadrži mišljenje iz tačke 1. podtačke e).
4. Resorno ministarstvo, u saradnji sa javnim ustanovama iz oblasti obrazovanja, priprema izvještaj radu za prethodnu školsku godinu sa programom rada za narednu školsku godinu za predškolsko i osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje i visoko obrazovanje.

XIV

(Prestanak važenja ranije Odluke)

Donošenjem ove odluke prestaje da važi Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/10).

XV

(Stavljanje van snage akata ministara)

Resorna ministarstva su dužna staviti van snage svoje akte o metodologiji izrade programa rada i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

XVI

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-20042-3.1/12

12. juna 2012. godine

Sarajevo

Premijer

Fikret Musić, s. r.

Na osnovu člana 1. i 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), člana 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03- Prečišćeni tekst), člana 134. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/10), Vlada Kantona Sarajevo, na 74. sjednici održanoj 12.06.2012. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "PETA GIMNAZIJA" SARAJEVO

I

Daje se saglasnost Ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se u Školski odbor Javne ustanove "Peta gimnazija" Sarajevo imenuje:

- Edina Bucalovića, člana, predstavnika zaposlenika.

II

Ova odluka objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-20042-4.1/12

12. juna 2012. godine

Sarajevo

Premijer

Fikret Musić, s. r.

Na osnovu člana 1. i 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), člana 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03- Prečišćeni tekst), člana 134. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona

Sarajevo", broj 23/10), Vlada Kantona Sarajevo, na 74. sjednici održanoj 12.06.2012. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR" SARAJEVO

I

Daje se saglasnost Ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se u Školski odbor Javne ustanove "Željeznički školski centar" Sarajevo imenuje:

- Sadetu Kjosevsku, članicu, predstavnicu roditelja.

II

Ova odluka objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-20042-4.2/12

12. juna 2012. godine

Sarajevo

Premijer

Fikret Musić, s. r.

Na osnovu člana 1. i 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), člana 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03- Prečišćeni tekst), člana 134. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/10), Vlada Kantona Sarajevo, na 74. sjednici održanoj 12.06.2012. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "GAZI HUSREV-BEGOVA MEDRESA" SARAJEVO

I

Daje se saglasnost Ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se u Školski odbor Javne ustanove "Gazi Husrev-begova medresa" Sarajevo imenuje:

- Hadžiba Šišića, člana, predstavnika zaposlenika
- Nesiba Hadžića, člana, predstavnika roditelja.

II

Ova odluka objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-20042-4.3/12

12. juna 2012. godine

Sarajevo

Premijer

Fikret Musić, s. r.

Na osnovu člana 1. i 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), člana 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst), člana 134. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/10), Vlada Kantona Sarajevo, na 74. sjednici održanoj 12.06.2012. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA" SARAJEVO

I

Daje se saglasnost Ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se u Školski odbor Javne ustanove "Prva bošnjačka gimnazija" Sarajevo imenuje:

- Meliha Saračević, članica, predstavnicu zaposlenika.

V. Potrebni dokumenti

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata (ne stariji od šest mjeseci), koji su dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih oglasom, u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobođenje". Za kandidate sa liste užeg izbora najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo, pribaviće se po službenoj dužnosti.

VI. Ostale napomene

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor.

Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave neće biti uzet u razmatranje u daljem procesu kandidiranja.

Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne osim ako informacije o podnosiocima prijave nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01).

Kandidati koje nakon intervjua preporučiti Komisija za izbor, smatrat će se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju.

Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - član javnosti, može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi i postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Prigovor se podnosi istovremeno premijeru Vlade Kantona Sarajevo i Ombudsmenu Bosne i Hercegovine.

Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili poštom preporučeno na adresu:

Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo, uz naznaku: "Prijava za predsjednika i članove Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo - NE OTVARAJ". Na poledini koverta navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), čl. 25. i 34. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 115. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/14 - Prečišćeni tekst i 38/16) i člana 40 c. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 4/04, 29/09 i 18/13), Vlada Kantona Sarajevo, na 75. sjednici održanoj 09.03.2017. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O STANDARDIMA I KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE NA POZICIJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNIH USTANOVA IZ OBLASTI RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA KANTONA SARAJEVO

I

U Odluci o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/13 i 51/15), u tački II iza stava (2) dodaje se stav (3), koji glasi:

"(3) Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stava (2) tač. b) i c) kandidati nisu dužni dostaviti uz prijavu, već dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stava (2) tač. b) i c) za najbolje kandidate, nakon zahtjeva Komisije za izbor predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo, pribavlja Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa pravilima krivičnog i prekršajnog postupka.

II

U tački III stav (2) briše se.
Dosadašnji stav (3) postaje stav (2).

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-10130-5/17

09. marta 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Elmedin Konaković, s. r.

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), a u vezi sa članom 7. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 4/16 i 36/10), Vlada Kantona Sarajevo, na 75. sjednici održanoj 09.03.2017. godine, donijela je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O METODOLOGIJI IZRADE I DONOŠENJA PROGRAMA RADA I IZVJEŠTAJA O RADU VLADE KANTONA SARAJEVO I KANTONALNIH ORGANA

I

(Dopuna tačke XIII Odluke)

U Odluci o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/12) u tački XIII stav (2) na kraju teksta podtačke f) tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova podtačka g), koja glasi:

"g) iznos neto plaće i drugih primanja po kategorijama poslova".

II

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-10130-6/17

09. marta 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Elmedin Konaković, s. r.

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), a u vezi sa članom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Kantona Sarajevo, na 75. sjednici održanoj 16.03.2017. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA ZA NOMINOVANJE/IMENOVANJE DIREKTORA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO

I

U Odluci o kriterijima za nominovanje/imenovanje direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/05), tačka III, alineja 1. mijenja se i glasi:

Čl. 117. i 119. - Izvod iz Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Broj 41 – Strana 24

Petak, 21. septembra 2012.

Sjednice radnog tijela, mjesečni paušal će mu se umanjiti za 10% po izostanku.

Za realizaciju stavova 2, 3. i 4. nadležna je Komisija za izbor imenovanja i administrativna pitanja.

Član 106.

Poslanik/zastupnik ima pravo i dužnost da:

- pokreće inicijative za donošenje odluka i zakona u nadležnosti Skupštine;
- da pokreće inicijative za donošenje drugih akata u nadležnosti Skupštine;
- da pokreće rasprave o pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine; i
- da u roku predviđenom ovim poslovníkom dobije sve informacije i materijale vezane za rad Skupštine i njenih tijela.

Član 107.

Poslanik/zastupnik ima pravo na novčanu naknadu za svoj rad u Skupštini, te naknadu materijalnih troškova, u skladu sa zakonom.

Član 108.

Poslanik/zastupnik uživa imunitet za svoj rad u Skupštini, u skladu sa odredbama Zakona o imunitetu Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 109.

Poslaniku/zastupniku prestaje mandat na način propisan Izbornim zakonom BiH.

V - JAVNOST RADA SKUPŠTINE

Član 110.

Rad Skupštine je javan.
Skupština obezbjeđuje javnosti rada blagovremenim, potpunim i objektivnim informisanjem javnosti o svom radu.

Član 111.

Skupština obezbjeđuje svim sredstvima javnog informisanja, pod jednakim uslovima, pristup informacijama kojima raspolaže, omogućava pristup skupštinskim materijalima, izdaje službena saopštenja i organizuje konferencije za štampu.

Pristup informacijama iz prethodnog stava može biti uskraćen samo ako one predstavljaju državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu na način propisan zakonom ili drugim propisima donesenim na osnovu zakona.

Član 112.

Gradanima i predstavnicima sredstava javnog informisanja omogućava se slobodan pristup sjednicama Skupštine u za njih posebno rezervisanom prostoru, kako to utvrdi Kolegij i u skladu sa prostornim mogućnostima

Član 113.

Sjednicu ili dio sjednice na kojoj se razmatraju pitanja regulisana stavom 2. člana 111. biće održani bez prisustva sredstava javnog informisanja i zatvorena za javnost.

U slučaju iz prethodnog stava, predsjedavajući je dužan javnosti obrazložiti razloge zatvaranja sjednice Skupštine.

Član 114.

Sjednice komisija Skupštine u pravilu su otvorene za javnost. Izuzetno, sjednice ili dijelovi sjednica komisija mogu biti zatvoreni za javnost ako se odnose na razmatranje pitanja ili poslušanja vezana za rad predstavnika organa vlasti, stručnjaku ili poslanika/zastupnika posebnih socijalnih interesa.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, predstavnicima sredstava javnog informisanja i građanima biće omogućeno prisustvo vanje u skladu sa prostornim mogućnostima.

Član 115.

Gost na sjednicama Skupštine ima pravo da:

- učestvuje u radu Skupštine i u raspravi pred Skupštinom prema odobrenju Kolegija;
- iznosi ekspertsko mišljenje na osnovu odobrenja Kolegija; i
- daje prijedloge Skupštini za rješavanje određenih pitanja na osnovu poziva Skupštine.

Izuzetno, ukoliko se ukaže hitna potreba da gost učestvuje u radu i raspravi pred Skupštinom, Skupština može na sjednici odlučiti da mu se da riječ.

Član 116.

Sekretar Skupštine dužan je organizovati rad Službe Skupštine na način koji omogućava da se brzo i efikasno obrade svi zahtjevi koji su Skupštini upućeni po osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

VI - AKTA SKUPŠTINE

Opće odredbe o aktima

Član 117.

Skupština donosi Ustav, zakona, budžet i izvještaj o izvršenju budžeta, prostorni plan Kantona, Poslovnik Skupštine, odluke i zaključke, deklaracije, rezolucije, preporuke i smjernice i daje autentična tumačenja zakona ili drugog akta.

Član 118.

Kad Skupština vrši izmjene ili dopune općih akata Skupštine, zakon mijenja ili dopunjuje zakonom, a ostale opće akte, osim zaključka, odlukom.

Zaključak se mijenja ili dopunjuje zaključkom.

Autentično tumačenje se ne može mijenjati ili dopunjavati.

Član 119.

Odluka je skupštinski akt koji se donosi radi izvršavanja ili konkretizacije Ustava, zakona ili drugih općih akata ili njihovih pojedinih dijelova.

Odlukom se odlučuje i o drugim pravima i obavezama Skupštine kada je to Ustavom, zakonom, drugim općim aktom ili ovim poslovníkom određeno.

Član 120.

Zaključkom Skupština odlučuje o svom radu i o radu radnih tijela Skupštine i Službe Skupštine.

Zaključkom Skupština može zauzeti stav o pitanju koje je razmatrala, uključujući utvrđivanje obaveza za Vladu i kantonalne organe uprave u pogledu pripreme zakona ili drugih propisa i općih akata ili vršenju drugih poslova iz njihovog djelokruga.

Radna tijela Skupštine donose zaključke iz svog domena rada.

Član 121.

Deklaracijom se izražava stav Skupštine o političkim pitanjima i drugim bitnim pitanjima od interesa za Kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine ili Bosnu i Hercegovinu.

Član 122.

Rezolucijom se utvrđuje političko djelovanje u svim ili pojedinim oblastima iz djelokruga Skupštine.